

1b

Kwano.

K34 | 82

1

Kwano ke selo se sexolo kudu bathong. Xo kwana le motho ke xore le tseelana moya. Dimpho tsena di latelelaxo tse, dikxomo, dilepe, dibyana, marumo, dijo, byala, diaparo, mabele, dikxoxo, dimpya, dipokolo le dilwana tse dingwe.

Motho a ka fiwa ka baka la kwano, fela dilo tse, dikxolo tse byalo ka dikxomo, dipokolo le dinku a ka se ke a xo fa, a ka noxo adima xore xe o e tone o e buse, le xona o fiwa ke wa leloko la xeno, motho o sele a ka se ke a xo fa, o tla re a molato keng ke a tloxela ba xabo a tliro adima xo ren. Xe motho a ile a xo fa mpho e byale ka kxomo, o dira byalwa bo bontsi, wa rwala maxapa a phethaxo menwana e mmedi wa leboxa ka ona, o direla xore kwano e tie. Kxomo o fiwa ke ramoxolo wa xaxo xoba rangwane wa xaxo. Lpho e byalo ka selepe le yona e leboxiwa ka byala. Dimpho ka moka di leboxiwa ka byalwa, fela xe ba xo fa ba bexa xore le wenz ka tratsi le lengwe o tla ba thusa ba xakanexile, boxwera bo sinya ke ditlaela.

2

Mabele, setswana, selepe, dijo, byala, diaparc, pudi le lerumo, motho xa a xo fa tsonaxa di sa busetswa. Monna yo ba reng ke Mpai Seelise o kile a fa Matome Sekkobela masaka a mabedi, byale yena a dira byalwa a leboxa, awa yaba lethabo le lexolo, a bolaya pudi a re o se ke wa ntahla. Byale monna wa xa Sekkotela a hwa. Ka moraxo xa sello sa xaxwe, Mpai a ya xa mosadi a re, eba mosadi wa ka, byale mosadi a xana, yaba monna o re xo yena, nkile ka lefa masaka a mabedi a mabele, byale ke a nyaka, mosadi a re, xa ke di tsete le xore e be le fana ka baka lang. Yaba monna o tlalwa ke pelo, a isa ditaba kxorong.

3

Xe ditaba di bolelwa, ba fumana xore Mpai o na le phoso, motho a re xo fa motho selo a xoma a hlanoxa, le xona a ka x ya a xo kxopela, le yena o ile a dira byalwa a leboxa, a mola a se ke a hwa o te o tla rera neng? Mosadi xa na molato, yaba ke moka banna ba phatlalla.

Kwano e kxolo kudu ke ya ba tseelane, dimpho tsa bona ke tse dikxolo, mabyalwa ke mabyalwa. Dikxomo le dipudi dia bolaiwa, ba hlabela mabyalwa. Kobo ya bosexo xoba burukxwe xoba patsi, si fiwa ba xa naakxolo wa xaxwe. Tsona xo tsibya xabotse xore xe mosadi a ka a hlala, a ka se ke a di rera. Lotho a xo fa thsemo a ka se sa a e tsea, a ka e tseye xe a xo adimile, le teng xe o limile wa budusa mabele, o swanetse xo nthsa leekaka wa mo fa.

Papatsa. Dilo tse di rekiswaxo ke dikxomo, dipokolo, dipudi, dinku, maselo, mexopo, disexo, diroto, mathebo le dinama. Dilo tsena ke tse rekiswaxo ke banna, le xe monna a thoma xo bolela le mosadi, empa maatla a maxolo ke a monna kantle le seruiwa se se lebanexo le mosadi. Kxomo ke kwano ya monna le mosadi. Mosadi le yena o swanetse xo tseba xore a kxomo e rekilwe ka bokae, monna kxone a boloka thselete. Mosomo o mongwe le o mongwe a o tsebe xofihlela e fell. Kxomo e rekiswa ka baka la tlala, mong wa yona o tsamaya a bapatsa. Mohlomong e rekiswa ka baka la thsexo ya ka lapeng xe monna e se sebereki. Byale xe a funane moreki, ba tla dula fase, ba bolela, yaba byale mong wa seruiwa o re, e re e, ro phophelana o e bona ka mahlo xae, byale mowe, mosadi o swanetse xo ba kxaufsi xammoxo le batho ta motse xo dira sohiatsi, le yena moreki o tla le ya xaxwe hlatsi. Byale xe ba kwane mo ba ka kwanaxo, wa e reka. Byale morekisi o tla re e xape, moxongwe moreki a re u ntswarele yona, ke tla tla ke e xapa, xe ba dumellane xo lokile, wa e tloxela. Xe e ka dula lebaka le letelele, o swanetse xore mohlang a tlilo e xapa a patele modisa. Kxomo e e bapalaxo, xe e rekiwa o thibelwa boteng, ke xore o reka le namane ya yona ya kateng. Xe e ile ya folotsa xa xo na molato ka xobane e be a sa tsebe xore e tla folotsa. Xa mmaxo yona ya hwa, morekisi o swanetse xo ndisa moreki ka kxomo e ngwe kantle le patela, ke molao. Xe e ile ya fetsa mg mengwaxa e mmedi ya hwa, awa moreki x o swanetse xo rwala dinama tea yona a ja, kxanthe xe morekisi a patela moreki, o swanetse xo ja dinama tsa yona.

Matsatsing a to lehono taba e xa e sa direxa, ta re e hwile matsoxong a xaxo. Lohlatseenyana sebo, Daniel Mohlabe o ile a reka kxomo xa George Moyene, e bapola, a ba a e thibela boteng, byale e rile matsatsi a yona a le kxaufsi, ya folotsa xammoxo le mma yona ya hwa. Lyale a hlabela Moyene mokxosi wa xore kxomo ela e hwile, o be a e xapile, byale Moyene a re, di tseta ke wena. Mohlabe a hlakana hloxo, a leka ka maatla xo bitsa banna ba xabo, a re ba tle ba mo kwise taba e, byale xe ba kxobakane ba bolela, ba re xo Daniel, eja kxomo ya xaxo, wa e lesetsa ya bola molato ke wa xaxo, o lobile molao ola wa kxale o fitile. Awa o ile a ja kxomo yaba ke moka ditaba di fedile. Kxomo xe ba bapatsa xa ba tswele dileteng tse dingwe, xo nore monyake a tsena seleteng se sengwe, a fihla a dumedisa kxosi xore ke tsama ke nyake dikxonzo, ke moka a mo dumella. O dumedisa fela kantle le patela, e tla re mohlang a tloxa, a ya a laela ka selo se a naxo ~~m~~ naso.

Dipokolo. Mong wa dipokolo wa di bapatsa, le bareki le bona ba tswa letsolo la xo tsama ba di nyakela. Theko ya yona ke dinku tse pedi, ka baka la xore xa e hwile xa e lewe. Monna yo mogwe ba re o ile a re, o kwile pokolo le pere di bolela ka ngwaxa wa tlala ya matsona, di re, a ke ka baka lang re sa lewe kxathe kxomo, pudi le nku di a lewa le marapo a reka letswai, le a rena marapo a reka letswai? Lyale polelo e e napile ke kosa, ba re kxomo, pudi le nku di a lewa le marapo a reka letswai. Jo nna mo<sup>h</sup> lololo! Jo nna mohlolo! Le marapo a reka letswai.

Dipudi. Dinku tsoma di a tlemiwa mapatsi a sepela natso kae le kae mowe a rataxo xoya, ka baka la xore ke diphoofolo tse dinyana. Xe a fihlile maxeng e ngwe e swanetse xo dumedisa xo morena wa kaxa ewe, a ba a bolela le mowe a tswaxo, xo eleletsa xe batho ba ka mo ubela, xo re a kxone xo botsa kxosi xore motho wa xaxo morena o nkubetse, kxosi e kxone xo butsisa motho wa yona.

K34|82

4

Maselo, mexopo, diroto, mathebo le dinama, dilo tsena  
 di a rwadiwa ba tsana ba di bapatsa. Mowe xo tsona, mathebo a  
 rekiwa ka dinku tse tharo. Xe e le dipudi, ke dipudi tse theselaxo  
 Dilo tse dingwe tse ka moka di rekiwa ka matele, ba thsela mabele  
 ka xare xa tsona xore di tlale, ke moka ke theko ya tsona. Mexopo  
 8 ba thsela xahlano. Disexo, moluxi wa tsona o no di loxa taa tlala.  
 Ya di nyakaxo, o di lata xo moluxi, tsona di rekiwa ka diroto  
 tse nne tsa mabele. Mexopo le yona mmetli o no e betla ba tla  
 ba e reka xae xaxwe, e k rekiwa ka pudi. Komana e rekua za hloxo  
 ya motho, ke xore ba reka byale ka xe e ka by reka motho. Dilo tre  
 tsa oxo di bapatsa ke basadi ke dipitsa, maxoxo le mehlotlo.  
 Ke dilo tse ba di diraxo ka matsoxo a bona. Byale pitsa xe e  
 rekilwe, e le moxako ya pyatlexa, morekisi o swanetse xo bopa  
 e ngwe a fe moreki.

Lo hlanoxela kwano. O ka bolela le motho la kwana, fela  
 ka moswana xa o re ke ya xo yena a hlanoxa, e le xore xa se baka  
 la xore ke yena ka baka la dipolelo tsa batho. Batho ka babedi  
 xa ba lwe ba pyanyana dinta, fela xwa tsena e mongwe, ke ntwa.  
 Byale ka mokkalabye yo ta rexo ke Mokanaatau le Makwapeng,  
 byale batho ba e be ba kwana kudu, byale mokanaatau popela  
 9 a kwana xammoxo le mosadi wa Makwapeng Lohlabe. Byale Lohlabe  
 a ba kwa xore Popela o sepela le mosadi wa xaxwe, a se ke a  
 hlokomela a re ha nyaka xo mphapanthsa le Popela. Byale ka tsatei  
 le lengwe, monna a ba le leeto la matsatsi a mahlano, e le xore  
 tsatsi lewe a tloxaxo ka lona xo be xo na le byala, a tloxa ka  
 lebaka la ka moriti, a ya a dula felo mowe yena a xo tsebaxo,  
 xofihlela letsatsi le dikela. Ka lesopyana yaba monna o fihla  
 xae, a dula ka mafuri xofihlela bosexo, fela a dutsi a ekwa  
 xore monna o mona k ntlong. Byale erile kowa xo ile tuu, mong  
 wa ntlo yaba o ya xo bufa lebati la ntlo. A fumana dithemene di  
 susutse, bana ba orile ke boroko. A tseyal diaparo tsa monna a di  
 fihla, ka moraxo a ba tsosa, xe ba thora xore ba thsoxa monna a re,

K34/82

awa dulang fase, ba dulia byale a thoma xo toledisa monna, a re,  
 10 kxanthe monna bokxwera bya xaxo o kxwera xabedi, yaba monna o tixisa  
 xo rapela xo se polelo yove a ka e bolelaxo. Byale lo'labe a tsayna  
 dikoto tra xaxwe a mo fa, a re, o se ke wa teoxa wa boeletsa.  
 Nose xa o lebale lehadu la ona, o ile a boeletsa. yale mong wa  
 mosadi a tlalwa ke pelo, a mo lifisa dikxomo tse nne. Xo tloxa  
 mowe yaba kwano ja bona e fedile, ba hloyana, yaba mypa le phiri.  
 La be ba fana dilo byale ka dipudi le dinku le dikoto, fela le xe  
 xo le byalo xa kwa ka xwa ba yo a reraxo yo mongwe. Xe o ka re o  
 kwana le motho la hlanoxelana sewe wa xoba o mo file o ka se ke  
 wa mo amoxa, ka baka la xore mohlomeng o no mo fa a sa ka a xo  
 kxopela, byale ka xorialo o ka sitwa xo mo rera. Kwano e motho  
 a kwaxo bohloko ke ya xo hlanoxa xe ba be ba tseelana, xona xe  
 ngwanenyana a hlanoxile, takxonyana xe ba tlilo xapa dilo tea  
 11 bona, ba xapa le bo mmamalane, ke xore manamane a di tswetsexo  
 di le boxadi.

Dikedimo. Dilo ka moka di a adingwa tse byale ke diruiea le  
 matele. Mabele xe o ka adima mabele mohlomeng lotsa xoba lkheya,  
 e seng a mangwe. Xe o ilc wa rc o dina a rc thesla lecelc le  
 wena mohlang o wa busetsa, o thesla lecelo, a lekane le ale a  
 xo fang ona. Xe ke adimile selemo se, ke tlilo muieetsa marexa,  
 xe xo bunwe mabele.

Dikxomo. Xe motho a adimile dikxomo, mohlomengwe o xo fa tse  
 dikxolo xa xo kxathalexe. Xe o ka re o di busa wa di buisu ka tse  
 dinyana le teng xa xo molato. O ka no tsea mengwaxa-n̄gawaxa o  
 se so wa di busetsa mohlomeng yola a xo o adimaxo a ba & hwa  
 ta sala ba rera bana ba xaxwe. E nore lebaka lewe o di bonaxo wa ya  
 mo fa tsona. Dipholo xe o adimile, o limile masemo a xaxo, mosadi  
 12 yo mongwe le yo mongwe marexa o swanetse xo dira byalwa, ba rwala  
 ka maxapa ba yo leboxa mong wa dipholo ka byona. Kadimo ya mo o  
 tsea mosadi, ba re boy a kxomo, ke bo boy a kxomo. O nyala mosadi  
 ta ba wa meka, byale motho yola o ilexo wa adima dikxomo xo jena,

o swanetse xo lebella mosadi, ne a ka ba le ngwana wa ngwanenyana, ba swanetse xo motsa xore mosadi wa xaxo so, e le xore xe a nyaka xo mo tseya a ka no mo tseya. Xe a sa mo rate o lebella mohlang ng ananyana a tseiwa, byale ba kxone ba mmuisetsa dikxomo tsa xaxwe. Xe mosadi a ka tla a ba le bana ba basemanyana, awa xa xo na molato, moadimi o swanetse xo supa mong wa dikxomo yena nosemanyana xore c tla xola a tsea mosadi, nne a xo bele tala mosadi. Xe mosadi e le mopa, mowe ditaba di bothata, fela monna o swanetse xo leka  
13 ka maatla xo ni adima dikxomo tae dingwe xore a tsec mosadi c mongwe, mohlomongwe Kadimo c tla mo thura a fumana bana ba banenyana, a kxone xo lefa melato ya xaxwe. Xo seng byalo, monna o swanetse xo leka ka maatla a berekele mong wa dikxomo a mo fe tsona.

Kadimo ya dibetla le marumo, o no sora ka tsona ka monxwa ove o ka kxonaxo, empa xe o feditse mosomo o swanetse xo leboxa mong wa dibetla ka byalwa. Lerumo lona xe o adima mohlomengwe o eya xo hlabu kxomo, a o patelwe, o tla no dula fase wa kxonela byale ka batho ka moka. Taba e e makatsaxo, xe motho a kadima mphaka a sexa nama a nyaka xo besa, mong wa mphaka o swanetse xo mo sexela, motho yo a xoba a besa xe o sa rate o ka no mo kona. Ba re, nama re kona mresi, mong wa mphaka re ja nae. Kadimo ya pudi xoba nku o swanetse xo buisa e thaaxadi. Mowe ke xore xoba ke kxomo, xola ke pokolo le dilo tae dingwe tsa mehlala, nka re diruiwu. Selo se sa adingwexo, ke mosadi, yena le xe le kwana byang le byang, awa xa xo direxe. Nka nore ke hhalosa bohlatsinyana matapi le kadimo ya mosadi, monna ba re, ke Leyake mohlabe, o ile a tsea mosadi, byale a re xo maha mohlabe, ke xo adima xore o te o dutse le mosadi yo, byale monna a duka a dula nne. Mosadi a re o thekxa telo, Leyake a xana a re, awa, nna ke ile a no dula le wena kantle le xore o mo thsolele boxobe. Byale mosadi a re,

K 34 | 82

xa xo na motho yo a ka no lemaxo tema a sa funane dijo, le xona tsema la mongwe xa le apexelwe. Byale ka moraxo xe mokkalabye a re xo monna ngwana wa ka, o xodile lehono, toela moraxo. Monna 15 a dunela fela mosadi a xana, a re, xe le mo raka le raka nna xo lokile le nna ke tla sephale soka. Byale ditaba tsa ema xampa. Mosadi a thoma xo phathakxa pitsa a thsolela moadingwa, ke moka ba mo leseletse, ba lebeletse fela xe mosadi a ka ba le ngwana wa ngwanenyana, xa a nyadiwa ke moka ba ya xc xapa dikxomo ka xobane ngwana wa noxa xa na noxana, le yena a ka tla a ba byale ka nmaxwe. Ke ditaba tsa kwano.

Dikxomo. Di adingwa ka tsela tse: xo fisa le xo reta. Xe motho a fisa dikxomo, o fisa ka baka la xo hloka medisa. O di fisa na mowia ramwe kola xo ye mongwe wa moloko, le mokkherewo yo le kwanaxo kudu. Lohlang Modimo o xo fa modisa, xe o dimm xapa, o swanetse xo patela modisa ka kxomo, ~~xi~~ fela le se disitse mengrava e mentsi, e noba kxomo ka o tee ye thsadi xore le yena modisa e tle e mo tswalle.

Modiss xa a patelwe ka kxomo ya pholo. More motho ya fisitseko dikxomo tsa xaxwe xa lebale, o swanetse xo ya a di bona ka baka la xore va hloka xo ya, manamane a tsena a mangwe a ka re xo xola, ba a tlosa ba ya ba fisetsa pele, mohlomongwe a bona xore kxomo ya xaxo ya hwa, ba fela ba xo botsa xore kxcmo ya xaxo e hvile. O ya o rwala o e-ja ka baka la xore xa o di tsebe. Le yena mofisi, xa di jele mabele a ~~z~~ batho o ya a botsa mong wa dikxomo, mong wa dikxomo a mo fetole, a kxone a romela sebaka, xe e le molato, xo lefa yena mong wa dikxomo. Yola mcfisiva xa a na tata, fela xa a na le selo a ka no thusa. Xo na le kosa e ngwe ba e opella mphatong ba re, 'socama kxomo ya lefisa, o xaxa a lebella tsela'. Ke xore tsatai le lengwe le le lengwe a ka no ya a di xapa mcretiwa, ke xe motho a na le lesaka, byale a ee na modisa, xona o swanetse xo reta modisa.

O mo kxopela batswadine, xe ba dumela ke moka wa nnitsa, o dula nae. Tea xo ja o ja tsa mong wa dikxo o. O tla disa ka rockwa owe a ka kxonaxo, mafelong o patelwa ka kxomo ya thsadi, fela xe a bakya o swanetse xo mo isa xa xabo ba yo mo alafisa ka kobane o ka se xe wa kxona xo alafisa ngwana wa metho yo mongwe. Ngwana o kxonwa ke batswadi ba xaxwe. Modisa o hlokomela dikxomo, xe a ka bona e ngwe e sa fulle mosexare, o swanetse xore xe a orosa a treise mong wa dikxomo xore nkete lehono xa yu ka ya fula, e nohlwa e eme. Byale mong wa dikxomo o tla nyakela dihlare a e meso, ka moraxo a dinwesa ka mona xore bolweisi bya se e lyu di tsena. Le xe e robexile xoba xo hlahliwa ke e ngwe, le xe di jele ambele a batho le xe e tswetse, ba swanetse xo mo tsilisa xore le yena a phakise a bone xore o tla dira byang. Mofisiwu xa a na mo no wa xore ne kxomo e hwile a e tswiya, e tswiya ke mong wa yona, ke moka a nthsa serope sa yona a mo fe, nama ka moka le mokxapha a rwale a tloxe natso. Lehwele ke la modisa, hloxo le dikxwatla di apexiwa kxorong ya mofisiwa ya lewela xona. Kxomo e ngele le e ngele e tswalaxo o swanetse xo tsebisa mong wa dikxomo xore nkete e tswetse ka thsadi xoba pholo. Xe o fisa dikxomo, o swanetse xo botsa ba xeno xore ke fisa dikxomo tsa ka xa morwa mokate, lehu ke letete, xe o hwile ba xeno ba tle ba late dikxomo tsewe.

Masemo. Masemo a a ingwa bafalli, le xona a mosopa xore lenyaxa lema mo, e tla re ngwaxa o tlaxo o tla ba o feditse xo thetha mo, byale o tloxele thesem, ke xore kxosi e bone xo se na monola owe a ka mofaxo ona byale a mo supa hlahla. Le xona o adingwa ke wa xeno, metio osele a ka se ko a xo adima, a re itse, nohlomongwe a ka o adima xa'eba o na le kwano e kxolo nae. Taxanya o kile a adima khalape thesem, a e lema mengwana e rehiano, byale taxanya a re xo khalape, ngwana wa ka o kxodile, ngwaxa o tlaxo ke tlijo mo fa thesem e, ena lenyaxa o ka lema fela o nyake mowu ngwaxa o tlaxo o tlaxo xo lema xona.

Khalape a mo dumela, lebaka la fihla la xore a e xo fa morwa wa xaxwe, yaba Khalape o xana le thsemo xo fihlela ditaba di ya kxorong, byale kxoro ya re bokaone ke xore re le ripaxanyetse ka boxare ka baka la xore xe a tlilo kxopela o bone xore xa xo na mowe a ka lemadoxo. Ke moka ditaba tra fela ka xo ba ripaxanyetsa. Lexa xo le byalo, Raxanya o dilong tse dikxolo empa a ka se ke a dira selo. Kxosi xoba mokxomana ba na le matla xo masemo a batloxi, awe ona ba a laola ka mokxwa o ba ka kxonaxo xo abela bafaladi. Xe thsemo e adingwa motho, mosadi le monna ba swanetse xo dumellana, xe mosadi a xana xoba xo xana monna, xo ka se ke xwa direxa. Xe motho a adingwilwe thsemo, ba thutse kwano e kxolo xa ba konane tsa xo ja, fela byalwa bya xo leboxa xa bo be xona, ka baka la xore xa a mo fa thsemo.

Xo direla e mongwe mediro ewe motho a rexo xo soma, yona e fiwa moputso ke e: Xo axa ngwako, xo disa dikxomo, xo lema, xo hlaxola, xo soxa mokxopha le xo betla lehudu. Xo axa ngwako, motho wa retiwa, ba bolela moputso owe a tlaxo xo mo fa ona, kudu-kudu ngwako moputso wa yona ke pudi tse tharo. Xe difate xo remile yena, le dipalo le dinti le xo rulela xo tlilo rulela yena, xe dipudi tse thseletsexo. Tsa xo ja ke tsa mong wa ngwako. Moaxi o axa ka mokxwa owe a kxonaxo, a sa kitimiswe ke motho xo fihlela a fetsa mosomo wa xaxwe xabotse. Xo lema ke mosomo o putswaxo ka pudi xoba pudi tse pedi xe thsemo e le kxolo. Dijo tsa dipholo xo apexa mong wa dipholo, fela dipholo le ditsepe ke tsa moretiwa le moti saedi le modisi wa dipholo. Xo betla lehudu, ba omela byalwa ba leboxa mmetli xe ba mo retile. Xe a dio betla ka nosi kantle le xo retiwa, a rekiwa.

Xo suxa mekxopha ya dikxomo, mosuxi wa mekxopha o putsiwa ka nku. Mosomo wa xo suxa ke o moxolo kudu. Batho ta fala dihlong ka dipetlwana, dihlong tsa pele xa di lewe, e tla re xe ba feditse dihlong tsa pele, ba o lesetsa wa oma. Na moraxo ba boeletsa xo

K34/82

fala. Byale dihlong tsa bobedi di a lewa, mowe byale ba o thsela byoko, byale a kxone a o suxa. Xo hlaxola, bahlaxodi ba ba putswa ka byalwa xoba dikxoxo. Mohlaxodi o nlwa a hlaxola letsatsi ka moka, ya re ka meriti, la ba palakanya. Yo a nyakaxo motsoko, ba mofa sexahla ka se tee, yo a nyakaxo kxoxo, ba mofa ka e tee, e thsadi xoba pholo (mmamokokonope).

Moromiwa xe a romiwa makapi le molato, e no re xe mong wa molato a lefile ke moka ba sexa nama la mo fa, ke ona moputso wa xaxwe. Ditaola, xe motho a yo laola ngakeng, o ya a tswere kxoxo, kantle le yona a ka se ke a xo laola. Kolwetsi bya malopo bo putswa ka pudi, bya xo befela ke kxomo. Malwetsana a mantsi ke byalwa. Le zalafo ya leku ke byalwa moputso.

END 692.